



HWAN NA OBETUMI AKA HO

HWAN NA OBETUMI AKA HO

- Apimfoɔ ne mbofra;
- Mbofra a omo edi mfie 1-18;
- Awofoɔ ne ahwefoɔ ema mbofra; anaa
- Mpanyinfoɔ a omo edi mfie 19-64,
a omo emfaa yefunu na omo entumi
nya Medicare.

NY State of Health di oman no mmrasɛm nyinara so na omo nye yiɔi muu efa wo honam kola ho anaa oman a wofiri mu anaa se wo ye obaa anaa berima, anaa womfie anaa yareɛ bi a wo wo en bu wo abonfia.

Medicaid Nhyehyɛye

DEEN NA EHWE SO?

- Ayaresabea ayarefoɔ ayaresa dwumadie
- Ayaresabea dwumadie
- Ye hwehwe mbofra a omo ndii bro mfie aduonu baako so mogya mu na ye sa omo yareɛ wo Mbofra Ayaresa Nhyehyɛye no ase.
- Nduro, akadeɛ, ayaresa ho neema na neema bi te seɛ wheelchairs ne nkekaho.
- Lab ne dompe mu nhwehwemu dwumadie
- Banbo mu ayaresa ne ese ho banbo ne ayaresa a adɔkotafoɔ no de ma.
- Ayaresa ewo ayaresa fie
- Ayarehwe enam apuomudin ndwumakuo so ne wo apuomudinhwe
- Ayarehwe wo adwenmu nsem ayaresabea (ema nipa edi mfie aduenu baako anaa aduonsia enum ne omo a ebro saa), adwen mu apuomudin akadeɛ, ena neema ema omo a omo adwen mu ka omo.
- Awo mu kyekyemu nhyehyɛye
- Akwantuo de ko ayaresa nhyiaye, a amansan lori ka ho.
- Lɔri a se wo pe ntem a ako ayaresabea ho a ede wo be ko
- Neema a ebe ma wo egyai hyi te seɛ gum ne patches

Nhyehyɛye no bi wo ho a, entumi enka ho enam wo awoda, anaa wo sikasɛm, anaa wo abusuasɛm anaa wo tenabea nsem. Nhyehyɛye no bi betumi awo sikatua kakraa. Wo ntua sika biara gyese sika kakraa bi ema nduro to ho dwumadie.

FRE YEN WO:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220

Sɛn me hunu sɛɛ me sikasɛm betumi ama me enya Medicaid mfasoɔ no bi?

Nɛɛ y'atwerɔ wo asɛɛ ha yi betumi akyire wo sika a wo be nya ne sɛnea wo nsa betumi aka Medicaid*

Wo sikasɛm b gyina abusuafɔɔ dodoo a omo te wo nkyɛn wo fie.

2017 Afi mu Sika sɛm				
Nipa dodoo a ewo fie ho	Awofoɔ/Ahwɛfoɔ anaa Awofo a omo nni eba anaa mpanyinfoɔ a omo edi mfie adunkro ne aduonu a omo ne obi foforo na ete	Mbofra Mfie 1- 18	Mpanyinfoɔ a omo edi mfie 19 & 20 a omo ne obi foforo na ete	Pregnant Women, Infants Under the Age of 1, or Individuals Eligible for Family Planning Benefits
	Oha mu nkyemu oha aduɔsa awotwi ɛma FPL	Oha mu nkyemu oha aduɔnum anan ɛma FPL	155% ɛma FPL	223% ɛma FPL
1	\$16,643	\$18,573	\$18,693	\$26,894
2	\$22,412	\$25,010	\$25,172	\$36,216
3	\$28,180	\$31,447	\$31,651	\$45,537
4	\$33,948	\$37,884	\$38,130	\$54,858
5	\$39,717	\$44,322	\$44,609	\$64,180
6	\$45,485	\$50,759	\$51,088	\$73,501
7	\$51,254	\$57,196	\$57,567	\$82,823
8	\$57,022	\$63,633	\$64,046	\$92,144
9	\$62,790	\$70,070	\$70,525	\$101,465
10	\$68,559	\$76,508	\$77,004	\$110,787
Nɛɛ ɛka ho 11	\$5,769	\$6,438	\$6,479	\$9,322

*Fiti ɔpɛpon da 1, 2017. Yɛbegyina Oman Ohia Gynabea so de asesa sikasɛm gyinabea no mu.

Medicaid no boɔ yɛ sɛn?

Bosome Sikatua: Medicaid dwumadie no nni bosome sika tua biara.

ɛka no Kye: ɛto da a, wo ebe hia sɛɛ wo tua sika kakraa wo Medicaid dwumadie no mu, nanso ɛto da a, wontua hwee.

Sika dodoo a wo betumi aseɛ wo Medicaid no ase wo afi baako mu no beyɛ te sɛɛ dollar \$200.

Sɛ wo pɛ nsembisa a amanfoɔ taa bisa ne Moayɛ a, ko: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/